

Иширэх тыльһан

ТЫРААХТАР УРУУЛУГАР – 51 СЫЛ



Эгэр сааспар 14 сьл устга экономеханигьһан үлгээбит сирбэр Улахан Күөл бөһүөлөгһи дьогдьойор саллар массьһабыһан сүүргэ тахсан табаарьһар, уурбут-туһут курдук дьоборлаах, тупсабай оноһуулаах дьогдьох Егор Егорович Макаровка-П—Аччыгый Гошага киирбим. Сылдыбатааһым ыраатан, дьогдум соһуя, үөрэ-кото корустүлэр. Гоша килэһин тобо тардан кибистэ. Мин энэ сонуммун сьһаа килэһим. Күргэнэ Анна Дмитриевна дьогдьи астаах остуолга ыһыран иһин чөйһөн күрүлүгэ.

Күндьыт аһара сүрдэх түргэн эбит. Саһыран итэбим аайыгын үлгөннэхтэрбин көрүстэхпинэ, үөрэрим күһүрэн иһэр. Саһаабар санаа, ойбор өй обилиитиг курдук бусуар, чөгһин түбэһин.

Гошаһын аан бастаан көрүһүбүт сэтгэ уонус сьллар саһаланьһарыгар эбит. Оччолорго мин Улахан Күөлгэ юномеханигьһан эрэр юмун этэ. Килэһим угаа, саһарбыт-иһэрбит, табаарьһарын күлүлэрэ-сэргэхситэ сьллар лис курдук орто унуохтаах эдэр киһи „Беларусь“ тыраахтарыһан биригээдэ эппиэттэх үлгөрүгэр күнүстэри-түүһэри тигилэһини сьлларын үгүстүк көрөрүм. Того даһаны саһа үлгэһи күлүлэрбин, кулуупка киһио аһалтарыһага көрдөһүөх киһини, кырдьыга, киһи түбүгэ бордо үтүрүбэр.

Биһир сарьһарда биригээһин М. П. Макаров киһио таһылар кыһалыһын ойдоон кулуупка көтөн түстэ уонна: „Хайа, Быһаһыан, бүгүн килэһэххит дуо? Тигилэһини наадыйар буолаайарың? Гоша Макаров—Аччыгый Гоша Уһун-Күөлгэ киирэр, хайыһың?“—диэн ыйыта. Мин Гошаһын килэһтэн барыһым. Дьэ, ити күһүн килэһини табаарьһаһыһыт саһаламьта. Манна даһатан эттэххэ, табаарьһы хайыһыр сончото суохха дьыа. Ол эррери биһир сулу үрдэһтэххэ-намтаһаһа суруйан сэлэргинир ама ноһлоох буолуо дуо?

Егор Егорович Макаров 1947 сыллааха от ыйың 10 күлүгэр Еддокья Федоровна уонна Егор Акимович Макаровка диги колхуостаах дьыо күргөннэ бастаһы оёһон күн сирин көрбүтэ. Аһата Егор Акимович колхуоска биригээһиндэһит, Аһа дойдуту Улуу сэригини кытыһылаһа. Аһа дойдуту Улуу сэригини П-с степеннэх уордьяһынан, эһэх мэтээлэригэн наһараадалаһамьта. Хас да төгүл төһилнэх сьбитин депутатьһан былбардамьта. Ийегэ Еддокья Федоровна колхуоска 30-ча сьл ыаньһыһыһыһан үлгэһит. 1947 сыллааха оройуон Сьбитигэр депутатьһан

былбардамьта. Сталин төбөһөх „Үлгөр килэһини иһин“ мэтээлигэн, Саха АССР төриһилибитэ 25 сьһын көрөс социалистическай куоталаһың кыһыһылаһың аһын ыһыт, үбүлүйдүк килэһтэ киирбит, Саха АССР Үрдүк Сьбитин президиумун Бочуотунай грамотаһыһан наһараадалаһамьта.

Гоша оёо саһа Хоту Сьланга, Сьлларьһа, Хоту Уһун Күөлгэ, Ньоньё сайыһыһа аһыһа. 1954 сыллааха Чурапчыга нулевой кылааска үөрэһэ киирбит. Оччолорго оёо сиринэн сайыһын от үлгитэр оёус ситэһчигин, болокуусаһа ат ситэһчигин, үрдүк кылааска сьлһан от муһараһыһан, ат охорунан от оёустараһыһан үлгэһит.

Оччолорго ыһаһ мөдүн куустэх тигилэһини баһыһыһа доһуһара. Гоша 1966 сыллааха аһыһ кылаас килэһтэн тыраахтарыһтар куурустарын бүтэрибитэ. Дойдуһугар Сьлан Улахан Күөлүгэр иһуоска тыраахтарыһыһы сьлһан Сьбитескай Армияһа ыһырыһан сулуустаһан килэһитэ. Дойдуһугар эриһтэн келти баран, салгы татпыһ иһтэһин үлгэһэн барыһа.

Егор ханьһык баһарар үлгин ханьһык баһаһыһык, ис сүрээһитэн кыһалан тоһорор үгүо ханьһык баһаһ. Тыраахтарын күһнэтэ көрүтэр, онон тоһтоһон туран хаһыһыһы тырааһар. Кураһн сайыһанар бусуһанар, ыраһ Мирыһаһтан от таһыһыһан МПЗ тыраахтарыһан убаһа, наһаһыһа Григорий Михайлович Макаровкаһын—Колхуостаах Кирисилһин эһэх сырларын биригиттэрэ. Сарьһарда 5 часка айыһа туруналарын уонна күһэ ювигэһэ баар буолаһларын соһорүм. Бу иһки киһи бастаһаннай киһио таһаарьһарым,

көрөһчүлөрүм буолаһара. Сайыһын Гоша хөһүһа хөһүһа буола түһэрэ. Сүһү аһын бьогмилэһиннэ механизированнай эһею биһир туһах үлгитэһин билгэрэ. Килэһи суоһар иһтэһэр үөрөһмөгэ, ор сьлларга үүт таһар массьһаһа борт таһаарьһаһыһык үлгэһитэ.

Егор Егорович таһаарьһаһык үлгитэһин оройуон чемпион тыраахтарыһыһык, суоһарын аһын ыһытга. Пятилетка түмүгүнэн кыһыһыһа таһан „Пятилетка эдэр гвардеска“ бөлөһин ыһытга, „Үлгө бөтэрэһи“, „Орослүүбүлүгө тыа хаһаһыһыһыһыһын бөтэрэһи“ мэтээлэригэн наһараадалаһамьта, „Нероһари куорат биригээһитин лауреата“ аһы ыһар чьостэһмөгэ, эһэх бочуотунай грамотаһары, маһаһат суруктары туһуһа.

Макаровкар — Улахан-Күөлгэ дьыһаһа куоталаһа биһир дьобуһи-маһы, кыраһаһа ыһаһар. Күргэнэ Анна Дмитриевна иһтэһин ветеринар, Уһунуһк Арыһыһах, Сьлан төһилнэхтэригэр ветеринарыһан үгүо суоһастааһык үлгэһэн, тыа хаһаһыһыһыһыһын үлгө бөтэрэһи буолаһа. Биһигин бочуоттаах сьлһыһаһыһа да сьордөһор, сүһү, салгы иһтэһи, оёуруон аһын үһнөһөн, үлгэһэн иһиллэриһн аһаһ-баһтар. Уоһуһа Сергей Егорович — бойгэ тусна ыһа. Иһки оёһоһохтор. Сьлан төһилнэхтэр баһаарьһанай сулууста үлгитэ. Егор Егорович соһкуостар ыһыһыһыһарыһаһаһыһыт МПЗ тыраахтарыһаһ. Сайыһын бу тигилэһитэһин сүһүлэригэр, сьлһыһарыһар оттуур. Тыраахтар урууһугар оһорбула бьыһа, 70 саһыһаһуоһарыһар, 51 сьл буолаһа. Киһиэхэ дьыо күргөннэһэр чөгһик дьобуһуһаһы, бары үлгүһи баһараһын.

Цэһон КОРКИН,
Росси суруһаһыһтарын соһуһун
чьыһыһа.

ОМВД извещает

Поступление на службу в органы внутренних дел в образовательные организации системы МВД России

Служба в органах внутренних дел — федеральная государственная служба, представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях в органах внутренних дел Российской Федерации.

Служба в органах внутренних дел является особым видом государственной службы, в связи с чем законодатель установил для этой категории граждан особые требования к их личным и деловым качествам и особые обязанности.

Согласно статье 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о службе) зачисление в образовательную организацию высшего образования в сфере внутренних дел для обучения по очной форме в должности курсанта, слушателя является поступлением на службу в органы внутренних дел.

В образовательные организации высшего образования для обучения по очной форме вправе поступать граждане независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, способные своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Предельный возраст для поступления в образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме составляет 25 лет.

Граждане, поступающие в образовательные организации системы МВД России, проходят психофизиологические исследования (обследования), тестирование, направленные на выявление потребности без назначения лекарственных средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами.

Не может быть принят на службу в органы внутренних дел гражданин в случаях:

1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;

2) осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно наличие судимости, в том числе снятой или погашенной;

3) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений;

4) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел, установленным руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;

5) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником органов внутренних дел, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выход из гражданства Российской Федерации;

7) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного государства;

8) представление ложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в органы внутренних дел;

9) имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на его постоянное проживание на территории иностранного государства;

10) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;

11) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

12) подвергался уголовному преследованию, которое было прекращено в отношении его за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы внутренних дел), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности принятия на службу преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;

13) не согласен соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности и нести ответственность, если эти ограничения, запреты, обязанности и ответственность установлены для сотрудников органов внутренних дел Законом о службе и другими федеральными законами.

В МВД России поступает большое количество обращений в связи с отказом гражданам в приеме на службу в

органы внутренних дел (в приеме документов для поступления в образовательные организации высшего образования МВД России) в случае наличия судимости у близких родственников, в то время как Законом о службе подобное основание для отказа в приеме на службу не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 41 Инструкции о порядке отбора граждан Российской Федерации и приема документов для поступления на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 18 июля 2014 г. № 595, в случае получения в результате проверки достоверности сообщенных кандидатом сведений данных о наличии у родственников кандидата судимости, решение о приеме на службу в конкретном случае принимается индивидуально уполномоченным руководителем (начальником), с учетом тяжести совершенного преступления, степени родства, взаимоотношений и частоты общения, материальной или иной зависимости кандидата, характера предстоящей службы в органах внутренних дел.

В соответствии с Правилами профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259, противоправные связи кандидата с лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость, относятся к факторам риска девиантного (общественно опасного) поведения.

В соответствии с частями 7 и 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» детям сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в органах внутренних дел, и детям, находившимся на их иждивении, предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Курсантам (слушателям) образовательных организаций МВД России предоставляются гарантии социальной защиты, предусмотренные главой 9 Закона о службе и Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ОМВД России по Чурапчинскому району.

Прокуратура и итгинээр

Оюолору тизийн бэрээдэг

Оюолору тизийн бэрээдэг Россия Федерацийтын Правительствотын 1993 снл ашынны 23 күнүтээги 1090 №-дэх «Суол быраабилатын туһунан» (салгыт - Быраабилат) уонна Россия Федерацийтын Правительствотын 2013 снл ашынны 17 күнүтээги 1177 №-дэх «Оюолору тэрээһиннээх тизийн быраабилатын бигэрэгтэр туһунан» уурааһынан бигэрэммит.

Оюолору тизээр тырааныктар сирэстибитин конструкциятын уратыларын учуоттаан, кинилэр оһолтон сэрэхтээх буолалларын хавчылар эрэ түгэнгэ көндүлөнөрүн туһунан Быраабилат 22.9 пуунутар ыһаллар.

Мань таһынан Быраабилат 22.6 пууна ыһарынан, оюолору тэрээһиннээх тизийн дьыннээх уураах уонна Россия Федерацийтын Правительствотын 2013 снл ашынны 17 күнүтээги 1177 №-дэх уурааһын чэрчитинэн отобулдуохтаах, бу быраабилат 3 пууна ыһарынан, оюолору тэрээһиннээх тизийнги таһаарыллыбыт салгыттан 10 снл ааһа илэк, аһаарыллынан уонна конструкциятын пассажирдары тизийн техникескэй ирдэбиллэринэр сөп түбөһөр, олохтоммут бэрээдэһини суолга кыттыма кинэрор быраабы ыһыт уонна ГЛОНАСС эбэтэр ГЛОНАСС/GPS спутниконай навигация аппаратынан хааччылыбыт эрэ автобус туттуллар.

Ыйылыбыт быраабилат 8 пууна ирдиримин, оюолору тэрээһиннээх тизээр автобуһу, аһан ирдэбиллэртэн урала, сырыы иһинио медицинескэй көрүүнү ааспыт суоллар ыһтара көндүлөнөр.

Бу ирдэбиллэри кэһии иһин буруйдаах сирэй административнай эһиэтиннэи сүтэр.

Ол курдук, Россия Федерацийтын Административнай буруйдар туегарынан кодексин 3 уонна 4 пуунунарынан Россия Федерацийтын Правительствотын 1993 снл ашынны 23 күнүтээги 1090 №-дэх «Суол быраабилатын туһунан» уонна Россия Федерацийтын Правительствотын 2013 снл ашынны 17 күнүтээги 1177 №-дэх «Оюолору тэрээһиннээх тизийн быраабилатын бигэрэгтэр туһунан» уурааһарынан бигэрэммит быраабилалары кэһии иһин административнай эһиэтиннэи көрүлэр.

Ол курдук, бу буруйдары оноруу иһин дьонго 3-тэн 5 тыһыынчада дьэри; дьобунастаах сирэйгэ 25-тэн 50 тыһыынчада дьэри; юридикескэй сирэйгэ 100-тэн 200 тыһыынча солкуобай суумада дьэри ыһтараал көрүлэр.

Чураһы улууһун прокуратурага.

Мэнэ Хаһаластан төрүттээх үлэ бэтэроһо

АНДРЕЕВА Марфа Андреевна

оһолтон туорабытынан, кыһыгар Варвара Дмитриевнада, сөннөргэр Дмитрий Александровичка, чугас аймаһтарыгар дьирин кулурдэммитин тирээбит.

Улууһтаагы библиотеснай ситим коллектива.

Кулурдэммитин тирээбитэр:

- Үлэ, тыыл бэтэроһо, таһаарыах ийэ, эбэ, хос эбэ Мэнэ Хаһаластан төрүттээх Андреева Марфа Андреевна оһолтон туорабытынан кыһыгар Варвара Дмитриевнада, күлүтүгэр Александр Александровичка, сөннөргэр хос сөннөргүгэр, аймаһтарыгар "Хаһыан төһүнөгэ" МТ дьаһалтага, бэтэроһарыан Сөбүгэ.

Оһулуун төһүнөгөтүн төрүттээх Дьокуускай куорат олохтооһо, үлэ, тыыл, ветеранарнай сулуусна бэтэроһо

ЕФРЕМОВА Екатерина Константиновна

ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан, көргөһүгэр Василий Константиновичка, оюолорутар, сөннөргүгэр уонна чугас аймаһтарыгар Дьокуускайга оһолтор биир доһуластарын "Чураһы" түмүү субитин аһыттан дьирин кулурдэммитин тирээбит.

"Сахатраннефтегаз" АО генеральнай дьирегтэрэ, иараһай депутат, "Чураһы" түмүү салаһаарчыта Иван Константинович Масаров.

Кулурдэммитин тирээбитэр:

- Ийилэр Ефремова Екатерина Константиновна ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан, көргөһүгэр Василий Константиновичка, оюолорутар, чугас аймаһтарыгар Чураһы улууһун дьаһалтага, улуу депутаттара.

- Күлүтүгүк санылар, уһаастаар кийилгэрэ, Оһулуун төһүнөгөтүн олохтооһо Ефремова Екатерина Константиновна ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан, көргөһүгэр, оһо саастарын доһрутар Василий Константиновичка, оюолорутар Василийга, Александрга, Валерийга, Алгонияга, аймаһтарыгар Дьокуускайтан Е.С. Масаров, Е.С. Морозовка, В.П. Дьячковка.

Чураһы төһүнөгөтүн олохтооһо

КОЛЕСОВ Константин Константинович

ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан дьонгоһитиэр Людмила Алексеевнада, оюолорутар Костяда, Линдада, кийилгэр Сарыга, күлүтүгэр Валерада, сөннөргүгэр дьирин кулурдэммитин тирээбит.

Чураһыттан Лариса, Ольга, Александра.

Кулурдэммитин тирээбитэр:

- Бырааһтара Колесов Константин Константинович ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан, бигрээ үөрэммит таһаарыстарыгар Прископы Константиновна, Леонид Михайлович Эверстовтарга Чураһы орто оһуулаһын 1975 сылга бүтэрбит таһаарыктара.

- Оһо саастарын доһоро, Чураһы төһүнөгөтүн олохтооһо Колесов Константин Константинович ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан, көргөһүгэр Милада, оюолорутар, сөннөргүгэр, бигрээ төрөбүтүгүгэр Полярнай уулуһада бигрээ оһорбут чугас ыһалара, оһо саһын доһоро.

- Таһаарыах аһата, Чураһы төһүнөгөтүн олохтооһо Колесов Константин Константинович ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан, уолутар, бигрээ үлэтир коллегаларыгар Константин Константиновичка "Профстрой", "Дорожник" ХЭТ коллектива.

- Чураһы төһүнөгөтүн олохтооһо Колесов Константин Константинович ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан, көргөһүгэр, оюолорутар, сөннөргүгэр Чураһы аһык кулаһастык оһуулаһтар бигрээ үөрэммит доһоро.

- Бигрээ төрөбүт бырааһа Колесов Константин Константинович ырахан ырыыттан оһолтон туорабытынан, бигрээ үлэтир коллегаларыгар, И.М. Павловка, аһан орто оһуула дьирегтэрин солбуһаарчыттар В.К. Колесовка оһуула коллектива.

Внимание!

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА.

С наступлением холодов повышается вероятность возникновения пожаров, руководители организаций и граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности на вверенных объектах и в общедоступных местах. На основании п. 23 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» на объектах запрещается:

- а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
 - б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
 - в) размещать в лифтовых холлах кладоные, киоски, ларьки и другие кладоные помещения;
 - г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выхода из них изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
 - д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из подвальных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
 - е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
 - ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы и смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;
 - з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб напольными лампами и другими способами с применением открытого огня;
 - и) остеклять балконы, лоджии и газерей, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
 - к) устраивать в лестничных клетках и подвальных коридорах кладоные и другие подсобные помещения, а также хранить на лестничных маршах и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
 - л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) аппараты, котлы и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
 - м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
 - н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.
- (пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

С.Д. КАРАТАЕВ,

Начальник ОНД и ПР по Чурапчинскому району УИД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) майор инженерной службы.

2018 СЫЛ БАСТАКЫ АҢАРЫГАР СУРУТТАРЫЫ САБАЛАННА.

СЫНАТА 6 ЫЙГА 652 СОЛКУОБАЙ 82 ХАРЧЫ.

“ЧЭПЧЭТИИЛЭЭХ СУРУТУУНУ КУОТТАРЫМА!”



Кыһаһынай редактор – А.А. ЗАХАРОВ. Эһиэтир сэрэһитэр, суруктэти – А.И. ЗАХАРОВА. Эһиэтир, тыл таһаарыаһы баһан оһоһо – А.М. СЕЛЦОВ. Корреспонденттар – С.А. ЖЕДЦИРИНСКОЙ, М.В. ПЕТРОВА. Таһаары – Д.С. ПОПОВА. Эһиэтир – Ф.А. ПРОТОДЬЯКОВ.

Тэрэһин таһаараччылар: СР Правительствота, Чураһы улууһун "Сана олох" редакциянай-издательскай холбоһук автономнай уурдэниэ, Россия Федерация Россиянадаһор СР уурдэһиниһтар 2012 с. күлүн тулар 15 күнүгэр регистрациятаһыт күнүгэр – ПИ №ТУ14-0238.

Редакция, издатель аадырыһа: 678670, Чураһы сал., Карп Маркс уул., 26 "а". Телефоннарбыт: редактор – 41-332, оһуулар – 41-265, 41-358. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru

Бэһээккэ саһаас: № 126 (11436) Кээһийэ: 1 бэһ. лийс Тираж 810. Хаһыат сыһаната: 10 солк.

Сана олох

Аһаар сурутар аһаар оһоһо (көһүнөт) таһаараччылар кыһаһа оһоһо күлүгүр бэһиэтир. Сурутар аһаар оһоһо кыһаһаар тыһаараччылар кыһаһаар аһаар тыһаараччылар.